

LLEI

4/2011, del 8 de juny, de modificació de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries.

EL PRESIDENT
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI*Preàmbul*

L'article 83 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya disposa que Catalunya estructura la seva organització territorial bàsica en municipis i vegueries i l'article 90 de la norma esmentada defineix la vegueria com l'àmbit territorial específic per a l'exercici del govern intermunicipal de cooperació local i com la divisió territorial adoptada per la Generalitat per a l'organització dels seus serveis.

L'article 91 de l'Estatut disposa que el govern i l'administració autònoma de la vegueria corresponen al consell de vegueria, determina que els consells de vegueria substitueixen les diputacions provincials i estableix que la creació, la modificació i la supressió de les vegueries, i també el desplegament de llur règim jurídic, han d'ésser regulats per llei del Parlament.

La Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, regula la doble naturalesa de la vegueria, com a divisió territorial en què s'organitzen els serveis de la Generalitat, divisió que rep el nom de *demarcació veguerial*, i com a àmbit territorial específic per a l'exercici del govern intermunicipal de cooperació local; estableix el règim jurídic de l'òrgan de govern i d'administració de la vegueria, denominat *consell de vegueria*, i regula la transició de les diputacions provincials als nous consells de vegueria, si bé condicionada a la modificació de la normativa estatal corresponent.

La disposició transitòria primera de la Llei 30/2010 té per objecte la constitució dels consells de vegueria. El primer apartat regula la constitució dels consells de vegueria corresponents a Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona, d'acord amb els vigents límits provincials, després de la celebració de les eleccions municipals posteriors a l'entrada en vigor de la dita llei.

La disposició final segona indica que el Govern ha de presentar al Parlament, amb vista a la proposta a les Corts Generals, les iniciatives legislatives que puguin ésser necessàries, incloses les relatives a l'establiment del règim electoral de la vegueria, per tal d'adequar-lo a l'àmbit territorial que determina aquesta llei i, així, completar el desplegament de l'organització territorial que estableix la disposició transitòria primera.

El moment de crisi econòmica que pateix Catalunya, i la necessitat de donar compliment a l'adequació de la normativa electoral a què fa referència la disposició addicional tercera de la Llei 30/2010, als efectes de garantir l'efectiva i íntegra constitució dels consells de vegueria com a organització territorial bàsica de Catalunya, fan que sigui aconsellable ajornar aquesta constitució mentre no s'hagi produït la necessària modificació del marc normatiu aplicable.

Aquest període de transició ha de servir també per a integrar les vegueries en una regulació global dels governs locals i de l'organització territorial de Catalunya que permeti garantir-ne la viabilitat econòmica i funcional, des del punt de vista de les competències que han d'assumir i de llur encaix amb les altres entitats

supramunicipals. Al mateix temps, cal impulsar les altres iniciatives legislatives estatals necessàries per a garantir l'autonomia local i la suficiència financera dels governs locals de Catalunya.

La llei present, doncs, modifica la disposició transitòria primera de la Llei 30/2010 per tal d'establir que la constitució dels consells de vegueria es produeixi un cop hagin estat aprovades les modificacions de la legislació estatal que permetin configurar l'organització veguerial en els termes que estableix la mateixa llei. Tanmateix, la llei manté, de la redacció originària de la disposició transitòria objecte de modificació, el que disposa amb relació a la seu institucional dels futurs consells de vegueria.

D'altra banda, la continuïtat transitòria de les diputacions provincials, fins que no es produeixi la constitució dels consells de vegueria, fa necessari que recuperin la vigència els preceptes de la legislació de règim local que havien estat derogats per l'apartat 1 de la disposició derogatòria única de la Llei 30/2010.

Finalment, la disposició final segona estableix que la constitució dels primers consells de vegueria, una vegada s'hagin produït les modificacions necessàries, es faci partint dels resultats de les darreres eleccions municipals celebrades. Conseqüentment, el procés electoral aplicable a partir del resultat de les eleccions municipals celebrades el 22 de maig de 2011 comportarà la designació dels diputats provincials corresponents.

Article únic

Modificació de la disposició transitòria primera de la Llei 30/2010

Es modifica la disposició transitòria primera de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, que resta redactada de la manera següent:

"1. La constitució dels consells de vegueria, d'acord amb les demarcacions veguerials que defineix l'article 9, es produirà un cop hagin estat aprovades les modificacions de la normativa estatal a què es refereix la disposició final segona, incloses les relatives a l'establiment del règim electoral de la vegueria. En aquell moment, els consells de vegueria substituiran les diputacions provincials, d'acord amb el que determina l'article 91.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

"2. Els consells de vegueria de Barcelona, de Girona, de Lleida i del Camp de Tarragona tindran la seu institucional respectiva a les ciutats de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. El Consell de Vegueria de les Terres de l'Ebre tindrà la seu institucional a la ciutat de Tortosa. Els consells de vegueria de l'Alt Pirineu i de la Catalunya Central tindran la seu institucional a la ciutat que determini una llei del Parlament."

DISPOSICIONS FINALS

Primera

Efectivitat de la disposició derogatòria de la Llei 30/2010

Recuperen la vigència els articles esmentats en l'apartat 1 de la disposició derogatòria única de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries. Aquests articles quedaran derogats en el moment que es constitueixin els consells de vegueria, d'acord amb el que estableix la disposició transitòria primera de la Llei 30/2010, en la redacció que li dona l'article únic de la llei present.

Segona

Constitució dels primers consells de vegueria

Una vegada s'hagin aprovat les modificacions normatives a què fa referència la disposició transitòria primera de la Llei 30/2010, en la redacció que li dona l'article únic de la llei present, la constitució dels consells de vegueria es farà d'acord amb els resultats de les darreres eleccions municipals que s'hagin celebrat.

Tercera

Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertochi la facin complir.

Palau de la Generalitat, 8 de juny de 2011

ARTUR MAS I GAVARRÓ
President de la Generalitat de Catalunya

JOANA ORTEGA I ALEMANY
Vicepresidenta del Govern
i consellera de Governació i Relacions Institucionals

(11.158.094)

LEI

4/2011, deth 8 de junh, de modificacion dera Lei 30/2010, deth 3 d'agost, de vegueries.

ETH PRESIDENT

DERA GENERALITAT DE CATALONHA

Segue notòri a toti es ciutadans qu'eth Parlament de Catalonha a aprovat e jo, en nòm deth Rei e d'acòrd tamb çò qu'establís er article 65 der Estatut d'autonomia de Catalonha, promulgui era següenta

LEI*Preambul*

Er article 83 der Estatut d'autonomia de Catalonha dispòse que Catalonha estructure era sua organizacion territorialu basica en municipis e vegueries e er article 90 dera norma mencionada definís era vegueria coma er encastre territorialu específic entar exercici deth govèrn intermunicipau de cooperacion locau e coma era division territorialu adoptada pera Generalitat entara organizacion des sòns servicis.

Er article 91 der Estatut dispòse qu'eth govèrn e era administracion autonòma dera vegueria corresponen ath conselh de vegueria, determine qu'es conselhs de vegueria substituïssen as deputacions provinciaus e establís qu'era creacion, era modificacion e era supression des vegueries, e tanben eth desplegament deth sòn regim juridic, an d'èster reguladi per lei deth Parlament.

Era Lei 30/2010, deth 3 d'agost, de vegueries, regule era dobla natura dera vegueria, coma division territorialu que se n'organizen es servicis dera Generalitat, division qu'arrecep eth nòm de *demarcacion vegueriau*, e coma encastre territorialu específic entar exercici deth govèrn intermunicipau de cooperacion locau; establís eth regim juridic der organ de govèrn e d'administracion dera vegueria, nomenat *conselh de vegueria*, e regule era transicion des deputacions provinciaus as nau conselhs de vegueria, condicionada ara modificacion dera norma estatau correspondent.

Era disposicion transitòria prumèra dera Lei 30/2010 a per objècte era constitucion des conselhs de vegueria. Eth prumèr apartat regule era constitucion des conselhs de vegueria correspondenti a Barcelona, Lleida, Girona e Tarragona, d'acòrd damb es límits provinciaus en vigor, dempús dera celebracion des eleccions municipaus posteriores ara entrada en vigor dera dita lei.

Era disposicion finau dusau indique qu'eth Govèrn a de presentar ath Parlament, damb vista ara prepausa as Corts Generaus, es iniciatiues legislatiues que poguen èster de besonh, incluides es relatives ar establiment deth regim electorau dera vegueria, per tau d'adaptar-lo ar encastre territorialu que determine aguesta lei e, atau, completar eth desplegament dera organizacion territorialu qu'establís era disposicion transitòria prumèra.

Eth moment de crisi economica que patís Catalonha, e eth besonh de dar compliment ara adequacion dera norma electorau que'n hè referència era disposicion addicionau tresau dera Lei 30/2010, as efèctes de garantir era efectiva e intègra constitucion des conselhs de vegueria coma organizacion territorialu basica de Catalonha, hèn que sigue conselhabla ajornar aguesta constitucion mentre non s'age produsit era modificacion de besonh deth marc normatiu aplicable.

Aguest periòde de transicion a de servir tanben entà integrar es vegueries en ua regulacion globau des govèrns locals e dera organizacion territorialu de Catalonha que permete garantir-ne era viabilitat economica e foncionau, des deth punt d'en-guarda des competències qu'an d'assumir e deth sòn assemblatge damb es autes

entitats supramunicipals. Ath madeish temps, cau impulsar es autes iniciatius legislatius estatus de besonh entà garantir era autonomia locau e era suficiència financera des govèrns locals de Catalonha.

Era lei presenta, donques, modifique era disposicion transitòria prumèra dera Lei 30/2010 per tau d'establir qu'era constitucion des conselhs de vegueria se produsisqu'un còp agen estat aprovades es modificacions dera legislacion estatu que permeten configurar era organizacion vegueriau enes tèrmes qu'establís era madeisha lei. Totun, era lei manten, dera redaccion originària dera disposicion transitòria objècte de modificacion, çò que dispòse en çò que tanh ara sedença institucionau des futurs conselhs de vegueria.

D'auta banda, era continuitat transitòria des deputacions provincials, enquia que non se produsisqu'era constitucion des conselhs de vegueria, hè de besonh que recuperèn era vigència es precèptes dera legislacion de regim locau qu'auien estat abolidi per apartat 1 dera disposicion derogatòria unica dera Lei 30/2010.

Fin finau, era disposicion finau dusau establís qu'era constitucion des primèrs conselhs de vegueria, un còp s'agen produsit es modificacions de besonh, se hèsque en tot partir des resultats des darrèrs eleccions municipals celebrades. Conseqüentment, eth procès electorau aplicable a compdar deth resultat des eleccions municipals celebrades eth 22 de mai de 2011 comportarà era designacion des deputats provincials correspondenti.

Article unic

Modificacion dera disposicion transitòria prumèra dera Lei 30/2010

Se modifique era disposicion transitòria prumèra dera Lei 30/2010, deth 3 d'agost, de vegueries, que rèste redigida dera manèra següenta:

"1. Era constitucion des conselhs de vegueria, d'acòrd damb es demarcacions vegueriaus que definís er article 9, se produsirà un còp agen estat aprovades es modificacions dera norma estatu que se'n referís era disposicion finau dusau, incluides es relatives ar establiment deth regim electorau dera vegueria. En aqueth moment, es conselhs de vegueria substituiràn as deputacions provincials, d'acòrd damb çò que determine er article 91.3 der Estatut d'autonomia de Catalonha.

"2. Es conselhs de vegueria de Barcelona, de Girona, de Lleida e d'El Camp de Tarragona auràn era sedença institucionau respectiva enes ciutats de Barcelona, Girona, Lleida e Tarragona. Eth Conselh de Vegueria de Les Terres de l'Ebre aurà era sedença institucionau ena ciutat de Tortosa. Es conselhs de vegueria de L'Alt Pirineu e de La Catalunya Central auràn era sedença institucionau ena ciutat que determine ua lei deth Parlament."

DISPOSICIONS FINAUS

Prumèra

Efectivitat dera disposicion derogatòria dera Lei 30/2010

Recuperèn era vigència es articles mencionadi en apartat 1 dera disposicion derogatòria unica dera Lei 30/2010, deth 3 d'agost, de vegueries. Aguesti articles seràn abolidi en moment que se constituïsqu'en es conselhs de vegueria, d'acòrd damb çò qu'establís era disposicion transitòria prumèra dera Lei 30/2010, ena redaccion que li da er article unic dera lei presenta.

Segona

Constitucion des primèrs conselhs de vegueria

Un còp s'agen aprovat es modificacions normatius que'n hè referència era disposicion transitòria prumèra dera Lei 30/2010, ena redaccion que li da er article unic

dera lei presenta, era constitucion des conselhs de vegueria se harà d'acòrd damb es resultats des darrères eleccions municipaus que s'agen celebrat.

Tresau

Entrada en vigor

Aguesta lei entre en vigor londeman d'auer estat publicada en *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*.

Per tant, ordeni a toti es ciutadans as quaus sigue d'aplicacion aguesta Lei co-opèren ath sòn compliment e qu'es tribunaus e es autoritats as quaus pertòque la hèsquen complir.

Palai dera Generalitat, 8 de junh de 2011

ARTUR MAS I GAVARRÓ
President dera Generalitat de Catalonha

JOANA ORTEGA I ALEMANY
Vice-presidenta deth Govèrn
e conselhèra de Governacion e Relacions Institucionaus

(11.158.094)

